

t34_rlsb_2

(TMJnNX3EWapAUKWegr2M1C8nXzBo53vXxeb)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v13_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v6_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v7_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v8_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_rlsub_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_rlsub_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_rlsub_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (v13_algstr_0 X0) \wedge (v2_rlvect_1 \\ & X0) \wedge (v3_rlvect_1 X0) \wedge (v4_rlvect_1 X0) \wedge (v5_rlvect_1 X0) \wedge \\ & ((v6_rlvect_1 X0) \wedge (v7_rlvect_1 X0) \wedge (v8_rlvect_1 X0) \wedge (l1_rlvect_1 \\ & X0)))))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_rlsub_1 X1 X0) \Rightarrow (\forall X2.(m1_rlsub_1 \\ & X2 X0) \Rightarrow (r1_rlsub_2 X0 X1 X2) \Rightarrow (r1_rlsub_2 X0 X2 X1))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (v13_algstr_0 X0) \wedge (v2_rlvect_1 \\ & X0) \wedge (v3_rlvect_1 X0) \wedge (v4_rlvect_1 X0) \wedge (v5_rlvect_1 X0) \wedge \\ & ((v6_rlvect_1 X0) \wedge (v7_rlvect_1 X0) \wedge (v8_rlvect_1 X0) \wedge (l1_rlvect_1 \\ & X0)))))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_rlsub_1 X1 X0) \Rightarrow (\forall X2.(m1_rlsub_1 \\ & X2 X0) \Rightarrow ((m1_rlsub_2 X2 X0 X1) \Leftrightarrow (r1_rlsub_2 X0 X2 X1)))) \end{aligned} \quad (2)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (v13_algstr_0 X0) \wedge (v2_rlvect_1 \\ & X0) \wedge (v3_rlvect_1 X0) \wedge (v4_rlvect_1 X0) \wedge (v5_rlvect_1 X0) \wedge \\ & ((v6_rlvect_1 X0) \wedge (v7_rlvect_1 X0) \wedge (v8_rlvect_1 X0) \wedge (l1_rlvect_1 \\ & X0)))))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_rlsub_1 X1 X0) \Rightarrow (\forall X2.(m1_rlsub_1 \\ & X2 X0) \Rightarrow ((r1_rlsub_2 X0 X1 X2) \Rightarrow (m1_rlsub_2 X2 X0 X1)))) \end{aligned}$$